

OTVORENI PARLAMENT



Skupština Crne Gore

Bilten o radu Skupštine Crne Gore ♦ Elektronsko izdanje ♦ Izlazi mjesečno ♦ Godina II ♦ Broj 21 ♦ Novembar 2012. godine

UVOD

Poštovane čitateljke i čitaoci,

Pred vama su najvažnije informacije o aktivnostima Skupštine Crne Gore u periodu od 1. do 30. novembra, koje u formi mjesečnog biltena „Otvoreni parlament“ priprema Služba Skupštine Crne Gore.

Tema broja ovog mjeseca je konstituisanje Skupštine Crne Gore 25. saziva. Na prvoj – konstitutivnoj sjednici Skupštine, održanoj 6. novembra, za predsjednika Skupštine ponovo je izabran Ranko Krivokapić. Takođe, za potpredsjednike su izabrani Željko Šturanović, koji je tu funkciju obavljao i u prethodnom mandatu, Suljo Mustafić i prof. dr Branko Radulović.

Nakon konstituisanja Skupštine Crne Gore 25. saziva, Administrativni odbor je održao sjednicu 22. novembra, na kojoj je izabran zamjenik predsjednika Odbora i utvrđen broj članova stalnih odbora Skupštine. Takođe, pokrenut je postupak za utvrđivanje liste kandidata za predsjednike i članove stalnih odbora u Skupštini Crne Gore.

Bilten se objavljuje svakog mjeseca kao dio programa „Otvoreni parlament“, kojim Skupština teži da približi svoj rad građanima Crne Gore. Smatramo da je ova publikacija veoma značajna kao pouzdan izvor informacija o radu Skupštine i nadamo se da će vam biti od koristi.

Naravno, ostajemo otvoreni za vaše komentare i sugestije, kao i kritike koje nam mogu pomoći da naš rad učinimo što kvalitetnijim.

S poštovanjem,

Služba Skupštine



KONSTITUTIVNA SJEDNICA 25. SAZIVA

Prva – konstitutivna sjednica Skupštine Crne Gore 25. saziva održana je u utorak, 6. novembra 2012. godine.

Za predsjednika Skupštine Crne Gore ponovo je izabran Ranko Krivokapić, a za potpredsjednike su izabrani Željko Šturanović, koji je tu funkciju obavljao i u prethodnom mandatu, Suljo Mustafić i prof. dr Branko Radulović.

U nastavku sjednice, 7. novembra, donijeta je Odluka o izboru predsjednika i članova Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 25. saziva. Za predsjednika Administrativnog odbora izabran je Radivoje Lala Nikčević, a za članove su izabrani: Luid Ljubo Škrelja, Milorad Vuletić, Obrad Mišo Stanišić, Marta Šćepanović, Rifat Rastoder, Kemal Zoronjić, Emilo Labudović, doc. dr Branka Bošnjak, Milutin Đukanović, Srđan Milić, Azra Jasavić i Srđan Perić.

Aktivnosti radnih tijela

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore 25. saziva, na sjednici održanoj 22. novembra, za zamjenika predsjednika Odbora izabrao je Emila Labudovića.

Odbor je utvrdio broj članova stalnih odbora Skupštine, i to: Ustavni odbor 13 članova; Zakonodavni odbor 13 članova; Odbor za politički sistem,

Bilten je dio programa „Otvoreni parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

pravosuđe i upravu 13 članova; Odbor za bezbjednost i odbranu 13 članova; Odbor za međunarodne odnose i iseljenike 13 članova; Odbor za evropske integracije 13 članova; Odbor za ekonomiju, finansije i budžet 13 članova; Odbor za ljudska prava i slobode 11 članova; Odbor za rodnu ravnopravnost 11 članova; Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje 13 članova; Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport 11 članova; Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje 11 članova i Odbor za antikorupciju 13 članova.

Odbor je pokrenuo postupak za utvrđivanje liste kandidata za predsjednike i članove stalnih odbora u Skupštini Crne Gore. S tim u vezi, Odbor je utvrdio da kandidati za predsjednike Odbora za evropske integracije, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za antikorupciju i Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije, budu iz reda opozicije. Određeno je da će Odbor utvrditi listu kandidata za predsjednike i članove stalnih odbora u Skupštini Crne Gore u roku od sedam dana od dana izbora Vlade Crne Gore.


Takođe, Odbor je donio rješenja o naknadi po

prestanku funkcije (po zahtjevima poslanika kojima 6. novembra Skupština Crne Gore nije potvrdila mandat), rješenja o zaradi za poslanike koji su se opredijelili da poslaničku funkciju obavljaju profesionalno i rješenja o pravu na razliku zarade, po zahtjevima poslanika.

Odbor je razriješio Safeta Koraća sa dužnosti savjetnika potpredsjednika Skupštine, zbog isteka mandata.

U okviru tačke dnevnog reda „Tekuća pitanja“, Odbor se upoznao sa Aneksom Sporazuma Demokratskog fronta, broj 00-63-14/12-2 od 9. novembra 2012. godine. Takođe, Odbor je donio Odluku o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju postupka kontrole namjenske potrošnje sredstava opredijeljenih klubovima poslanika za angazovanje sekretara i stručnih konsultanata klubova. S tim u vezi, Odbor je obrazovao Radnu grupu u sastavu: Milorad Vuletić, predsjednik, Marta Šćepanović, Azra Jasavić i doc. dr Branka Bošnjak, članice, sa zadatkom da utvde predlog odluke u najkraćem roku.

TEMA BROJA



Konstituisanja Skupština Crne Gore 25. saziva

Prva – konstitutivna sjednica Skupštine Crne Gore 25. saziva održana je u utorak, 6. novembra 2012. godine. Sjednici je, do izbora predsjednika Skupštine, predsjedavala poslanica dr Jelisava Kalezić, kao najstariji poslanik, a u radu su joj pomagali mr Dritan Abazović, najmlađi poslanik, i mr Damir Davidović, generalni sekretar Skupštine.

Sjednici su prvog dana prisustvovali: Filip Vujanović, predsjednik Crne Gore; Ranka Čarapić, vrhovna državna tužiteljka Crne Gore; Šučko Baković, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Ivan Kalezić, predsjednik Državne izborne komisije.

Predsjedavajuća je otvorila sjednicu, nakon čega je intonirana himna. Ivan Kalezić, predsjednik Državne izborne komisije se zatim obratio Skupštini, povodom Izvještaja Državne izborne komisije o rezultatima izbora za poslanike u Skupštinu Crne Gore. Predsjedavajuća je konstatovala da je Državna izborna komisija podnijela Izvještaj o rezultatima izbora i objavila da je time započeo mandat 81 poslaniku navedenom u Izvještaju.

Na sjednici je izabran predsjednik Skupštine Crne Gore, a zatim je donijeta Odluka o utvrđivanju broja

potpredsjednika Skupštine Crne Gore 25. saziva i izabrani su potpredsjednici. Za predsjednika Skupštine ponovo je izabran Ranko Krivokapić, a za potpredsjednike su izabrani Željko Šturanović, koji je tu funkciju obavljao i u prethodnom mandatu, Suljo Mustafić i prof. dr Branko Radulović.

Sjednica je završena 7. novembra, kada je donijeta Odluka o izboru predsjednika i članova Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 25. saziva.

Procedura konstituisanja Skupštine utvrđena je Ustavom Crne Gore i Poslovníkom Skupštine Crne Gore.



NOVOSTI IZ SKUPŠTINE



58. godišnje zasijedanje Parlamentarne skupštine NATO-a

Parlament Češke Republike bio je domaćin 58. godišnjeg zasijedanja Parlamentarne skupštine NATO-a, 9-12. novembra 2012. godine. Godišnje zasijedanje okupilo je približno 350 parlamentaraca iz 28 zemalja članica NATO-a iz Sjeverne Amerike i Evrope, delegate iz partnerskih zemalja i posmatrača, sa ciljem diskutovanja o pitanjima od zajedničkog interesa međunarodno bezbjednosnog karaktera, te razmatranja i usvajanja izvještaja. Ispred Skupštine Crne Gore u radu 58. godišnjeg zasijedanja Parlamentarne skupštine NATO-a, učestvovali su stalni članovi delegacije Borislav Banović i Vasilije Lalošević.

Parlamentarna skupština NATO-a započela je rad sastankom sekretara delegacija, tokom kojeg su razmotrena organizaciono-tehnička pitanja skupa i Nacrt plana rada Stalnog komiteta. Drugog i trećeg dana održani su sastanci Političkog komiteta, Komiteta za odbranu i bezbjednost, Komiteta za civilnu dimenziju bezbjednosti, Komiteta za ekonomiju i bezbjednost i Komiteta za nauku i tehnologiju.

Teme sastanaka komiteta i potkomiteta bile su: „Arapsko proljeće – implikacije za Euro-atlantsku bezbjednost“, „Avganistan i bezbjednost na području jugozapadne Azije“, „Budžetska ograničenja – izazovi za koheziju Alijanse“, „Izazovi piraterije – međunarodni odgovor i uloga NATO-a“, „Upodobljavanje mogućnosti i ambicija – NATO ka 2020. godini“, „Izvori i implikacije euro krize“, „Ekonomske mogućnosti Arktika, obaveze na planu zaštite životne sredine i bezbjednosni ulog“, „Arapsko proljeće –

ekonomske dimenzije i izazovi“, „Snage promjena i kontinuiteta u Rusiji – domaće i međunarodne implikacije“, „Iranski nuklearni program – odmjeravanje intencija Irana“, „Nuklearna energija poslije Fukušime“ i „Bespilotne letjelice – mogućnosti i izazovi za Alijansu“.

Posljednjeg dana zasijedanja, 12. novembra, održana je Plenarna sjednica, na kojoj su se učesnicima obratili: dr Karl A. Lamers, predsjednik Parlamentarne skupštine NATO-a; Milan Steh, predsjednik Senata Parlamenta Češke Republike; Miroslava Nemcova, predsjednica Predstavničkog doma Parlamenta Češke Republike; Petr Nečas, predsjednik Vlade Češke Republike; Anders Fog Rasmussen, generalni sekretar NATO-a i predsjednik Sjeverno-atlantskog savjeta; Filip Vujanović, predsjednik Crne Gore; Božo Ljubić, predsjednik Predstavničkog doma Bosne i Hercegovine; Mihail Sakašvili, predsjednik Gruzije i Nikola Gruevski, predsjednik Vlade Makedonije.

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, u okviru obraćanja učesnicima Plenarne sjednice na temu „Proširenje i budućnost NATO-a“, govorio je o napretku Crne Gore na putu evroatlantskih integracija i aspiraciji za punopravno članstvo u NATO-u.

U nastavku rada Plenarne sjednice, za predsjednika Parlamentarne skupštine NATO-a izabran je Hju Bejli (Ujedinjeno Kraljevstvo), a za potpredsjednike su izabrani: Nikol Amelin (Francuska), Šeril Galan (Kanada), Đorđo La Malfa (Italija), Karl Lamers (Njemačka) i Žulio Miranda Kalja (Portugal).

Predstavnice Službe Odbora za ljudska prava i slobode učestvovala na seminaru „Zaštita ljudskih prava i položaj žena i djece“

Predstavnice Službe Odbora za ljudska prava i slobode učestvovala su na seminaru „Zaštita ljudskih prava i položaj žena i djece“, održanom u Briselu, 14. i 15. novembra 2012. godine. Seminar je organizovala Jedinica za odnose sa parlamentima zemalja Zapadnog Balkana Direktorata za spoljne poslove Evropskog parlamenta, u okviru Programa podrške parlamentima zemalja Zapadnog Balkana.

Prvog radnog dana, nakon uvodnih napomena Eduarda Kukana, šefa Delegacije za odnose sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Kosovom i Crnom Gorom, člana Odbora za spoljne poslove i

Pododbora za ljudska prava, uslijedile su sesije na teme: „Uloga i pozicija Evropskog parlamenta u oblasti ljudskih prava i ljudska prava na Zapadnom Balkanu“, „Zaštita prava manjina u Evropskoj uniji i na Zapadnom Balkanu“, „Uloga civilnog društva u zaštiti ljudskih prava“. Izlaganja na navedene teme imali su visoki predstavnici Evropskog parlamenta Eduard Kukan, Ulrike Lunaček, članica Odbora za spoljne poslove i Cveto Stantić, član Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta.

Nakon sadržajnih izlaganja, uslijedila je rasprava u kojoj su poslanici iz zemalja Zapadnog Balkana pre-

dstavili stanje ljudskih prava u njihovim zemljama, položaj manjinskih grupa, saradnju sa civilnim sektorom i iznijeli probleme sa kojima se suočavaju. Učesnici su bili jedinstveni u ocjeni da je razmjena iskustava sa poslanicima Evropskog parlamenta, kao i međusobna saradnja parlamenata Zapadnog Balkana veoma važna na putu ka Evropskoj uniji.

Drugi radni dan otvorila je potpredsjedavajuća Odboru za prava žena i rodnu ravnopravnost Evropskog parlamenta Livia Jaroka. Putem video linka učesnicima seminara se obratila Marija Gabriel, zadužena za izradu mišljenja o pravima žena i rodnoj ravnopravnosti u godišnjem izvještaju o ljudskim pravima i demokratiji za 2011. godinu, koja je učesnike upoznala sa stanjem u oblasti rodne ravnopravnosti u Evropskoj uniji. O položaju žena i djece u zemljama Zapadnog Balkana, sa posebnim osvrtom na prava žena i djece iz RAE populacije i ruralnih područja i zaštitu od nasilja u porodici govorile su Marija Kornelisen,

izvjestiteljka za prava žena u zemljama Zapadnog Balkana, članica Odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost i Kinga Gal, potpredsjedavajuća Odboru za građanske slobode, pravdu i unutrašnje poslove, članica Pododbora za ljudska prava.

Zaključeno je da parlament treba da ima veoma važnu ulogu u zaštiti ljudskih prava i sloboda, a da akcenat ne treba da bude samo na donošenju zakona, jer, po ocjeni evropskih zvaničnika, uglavnom sve zemlje imaju dobru normativu. Dalje napore treba usmjeriti na implementaciju usvojenih zakona, a u dostizanju visokih standarda u oblasti ljudskih prava, demokratije i vladavine prava neophodna je saradnja svih institucija u državi, kao i saradnja sa civilnim sektorom.

Pored predstavnica Službe Odbora za ljudska prava i slobode, seminaru su prisustvovali predstavnici parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova, Hrvatske i Makedonije.

Održano IV zasijedanje Dječijeg parlamenta

U Velikoj sali Skupštine Crne Gore, 19. novembra, održano je IV zasijedanje Dječijeg parlamenta. Zasijedanje je organizovala Skupština Crne Gore, u saradnji sa Centrom za prava djeteta Crne Gore, a uz podršku kancelarije UNICEF-a i Save the Children. Dječiji parlament se tradicionalno organizuje povodom obilježavanja 20. novembra, dana kad je usvojena Konvencija UN-a o pravima djeteta. Ove godine, posvećen je afirmaciji prava djece na učešće, kao značajne društvene potrebe i vrijednosti.

U uvodnom izlaganju, predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić kazao je da je izuzetno zadovoljan što po četvrti put otvara najsrećniji parlament na svijetu. On je naglasio da ima puno nade da svaka generacija donosi nova i bolja znanja Crnoj Gori, te da čistota motiva djece da postave pitanja Skupštini predstavlja pravo bogatstvo.

Predsjednik Krivokapić je dodao da upravo zahvaljujući vizijama djece, a preko njihovih nastavnika, Skupština Crne Gore realizuje niz zajedničkih projekata. Takođe, predložio je da Dječiji parlament ne bude realizovan samo jednom godišnje i samo u Podgorici, već da bi dobro bilo slično organizovati i u svim crnogorskim opštinama.

Pored predsjednika Krivokapića, za predjedavajućim stolom bili su i potpredsjednici Suljo Mustafić i Branko Radulović, kao i generalni sekretar Skupštine Crne Gore Damir Davidović.

Predsjedavajuće u ime Dječijeg parlamenta bile su učenice Sandra Manojlović, Zvezdana Ivanović i Tijana Mišević. Manojlović je kazala da su izborom tri predstavnice Dječijeg parlamenta za predjedavajuće htjeli da podsjetu na potrebu poštovanja rodne ravnopravnosti.

Učenik iz Berana Luka Bojović istakao je da je posebno važno to što o ozbiljnim stvarima danas govore djeca, dok je Marijana Blažević, učenica iz Podgorice, kazala da se inkluzivnim obrazovanjem mnogo toga promijenilo na bolje, ali da bi trebalo još dosta toga učiniti. Prezentaciju je imala i učenica iz Nikšića Denisona Beriša, koja je govorila o položaju REA populacije u Crnoj Gori, te činjenici da je sve veći broj romske djece školaraca, ali da je problem sticanje zdravstvene zaštite, odnosno dobijanje dokumenata.

Nakon prezentacija, uslijedila su brojna pitanja, od kojih se jedno odnosilo na vođenje evidencije o pitanjima koja su postavljana na ranijim zasijedanjima Dječijeg parlamenta, kao i na realizaciju datih odgovora. Predsjednik Krivokapić je rekao da se sve generacije bore za pravdu, ali da nekada do odgovora nije lako doći, što ne umanjuje stalnu potrebu praćenja kako vlast ispunjava svoja obećanja. On je podsjetio male poslanike da demokratija nije savršen sistem, već da je taj sistem jak samo onoliko koliko jako građani istrajavaju u svojoj namjeri da društvo dovedu na neki bolji nivo.

Pored predsjednika Krivokapića, na pitanja djece odgovarali su i pojedini ministri, njihovi pomoćnici, kao i saradnici gradonačelnika Podgorice i Cetinja, te predstavnik UNICEF-a. Prisustvovali su predstavnici poslaničkih klubova Skupštine, ambasada, UNICEF-a, organizacije Save the Children, Evropske komisije, OEBS-a i UNDP-a.

Zasijedanju su prisustvovala 42 učenika iz 21 opštine, koji su predstavnici lokalnih dječijih parlamenata iz Bara, Cetinja, Bijelog Polja i Podgorice i dječijih parlamenata iz osnovnih škola u 17 gradova Crne Gore.

U Briselu održan peti sastanak POSP-a

Peti sastanak Parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje, na kojem su učestvovali poslanici Skupštine Crne Gore i Evropskog parlamenta, održan je 28. i 29. novembra u Briselu.

Petim sastankom predsjedavali su predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić i zamjenik kopredsjedavajućeg POSP-a, poslanik Evropskog parlamenta Jelko Kacin.

Otvarajući sastanak, predsjednik Krivokapić je naglasio značaj redovnog polugodišnjeg okupljanja crnogorskih i evropskih parlamentaraca i zahvalio evropskim poslanicima na podršci koju su pružali Crnoj Gori na njenom evropskom putu, čime su doprinijeli našem velikom uspjehu – otvaranju pregovora sa EU. Takođe, istakao je doprinos Skupštine tom uspjehu, ostvaren kroz ozbiljan pristup svih njenih poslanika ukupnoj evropskoj agendi. On je istakao da je time Crna Gora pokazala zavidnu političku zrelost, pa ovo predstavlja uspjeh i vlasti i opozicije.

Predsjednik Krivokapić je naglasio da je evidentno da se crnogorski parlament nalazi u fazi dinamičnih promjena, jačanja kapaciteta i prilagođavanja novim evropskim obavezama. „Ta aktivnost Parlamenta je prepoznata i u ocjenama naših evropskih partnera, kroz njihova redovna godišnja izvještavanja u kojima se konstatuje taj značajan i redovan progres“, rekao je Krivokapić.

Jelko Kacin je čestitao Crnoj Gori na dobijanju pregovora sa EU, što je trenutno, zajedno sa Islandom, čini jednim pregovaračem za punopravno članstvo u Uniji.

Nakon predsjednika Krivokapića i kopredsjedavajućeg Kacina, u ime Vlade Crne Gore obratili su se potpredsjednik Vlade i ministar pravde Duško Marković i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Nebojša Kaluđerović. U ime Savjeta EU, obratio se Andreas Mavrojanis, zamjenik ministra za evropske poslove Republike Kipar – predsjedavajuće EU, dok se u ime Evropske komisije obratila Aleksandra Kas Granhe, direktorica za Hrvatsku, Crnu Goru, Makedoniju, Tursku i Island u Generalnom direktoratu EK za proširenje.

Tokom dvodnevnog sastanka Parlamentarnog odbora, razmotreno je nekoliko tema: praćenje preporuka usvojenih na prethodnom sastanku POSP-a, nadgledanje toka pregovora sa EU i drugi raspoloživi nadzorni mehanizmi Skupštine, regionalna saradnja, napredak ostvaren u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i ekonomska pitanja.

Na kraju sastanka, Parlamentarni odbor je usvojio Deklaraciju sa preporukama, u kojoj ističe napredak koji je Crna Gora postigla, naglašava značajnu ulogu

koju ona ima kao izvor stabilnosti u regionu i ohrabruje crnogorske vlasti da nastave sa reformama na putu evroatlantskih integracija.

Između ostalog, u Deklaraciji se naglašava da bi nova pregovaračka poglavlja trebalo da budu otvorena u što skorijem roku, pod uslovom da proces reformi bude nastavljen i budu postignuti konkretni rezultati, naročito kada se radi o vladavini prava. Takođe, Parlamentarni odbor je pozdravio uključivanje predstavnika civilnog društva u različite radne grupe koje se bave pristupnim pregovorima, ali i pozvao na jednaku mogućnost pristupa svim zainteresovanim organizacijama civilnog društva.

Pored toga, Parlamentarni odbor je pozdravio dalje jačanje nadzorne uloge Skupštine, ali i pozvao na dodatne izmjene Zakona o tajnosti podataka, kako bi Odbor za antikorupciju efikasno djelovao.

Na sastanku je odlučeno da se sljedeći sastanak POSP-a održi 29. i 30. aprila 2013. godine u Crnoj Gori.

Parlamentarni odbor Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje formiran je u junu 2010. godine, nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, sa ciljem praćenja sprovođenja SSP-a. Parlamentarni odbor, koji čine po 14 poslanika iz Skupštine Crne Gore i Evropskog parlamenta, sastaje se dva puta godišnje, u Podgorici i Briselu.

Tokom boravka u Briselu, poslanici Skupštine Crne Gore učestvovali su na sastanku Pododbora za ljudska prava Evropskog parlamenta, koji je bio posvećen pitanjima ljudskih prava u zemljama Zapadnog Balkana. Imajući u vidu aspiracije država ovog regiona ka članstvu u EU, te novog pristupa Evropske unije koji predviđa da poglavlja 23 i 24 budu otvorena tokom čitavog procesa pregovora, na sastanku je posebno istaknuta neophodnost poštovanja ljudskih prava i sloboda i promovisanja politike antidiskriminacije.



IZ ISTORIJE CRNOGORSKOG PARLAMENTARIZMA



ZAKON O PRIVREMENOM POSLOVNOM REDU U NARODNOJ SKUPŠTINI

30. septembar/13. oktobar 1906.

MI
NIKOLA I

Po milosti Božjoj
KNJAZ I GOSPODAR CRNE GORE
Dajemo na znanje i objavljujemo:
Da smo na predlog Našeg Ministarskog Savjeta,
po saslušanju Našeg Državnog Savjeta,
a u smislu tačke 2. čl. 221. Ustava,
riješili narediti i naređujemo:

ZAKON O PRIVREMENOM POSLOVNOM REDU U NARODNOJ SKUPŠTINI

DIO PRVI

Dolazak poslanika i pregledanje punomoćija

Član 2

Na prvom sastanku Narodne Skupštine zauzeće predsjedničko mjesto, kao privremeni predsjednik, po godinama najstariji član Skupštine (čl. 61 Ustava); a privremenu sekretarsku dužnost vršiće dva poslanika koje bude predložio privremeni predsjednik.

Član 9

Ako Narodna Skupština poništi koji izbor kao nezakonit, ili se ostavkom ili smrću kojeg poslanika uprazni poslaničko mjesto, odlučiće da se preko Ministra unutrašnjih djela izvrši naknadni izbor najdalje za mjesec dana od onog dana kad je dotično poslaničko mjesto upražnjeno (čl. 59 Ustava).

Tako se isto postupa kad nastupi slučaj predviđen u članu 58. Ustava.

Član 13

Predsjedništvo će se sastojati iz predsjednika, potpredsjednika i dva sekretara, i njihovo će časnštvo trajati samo za vrijeme jednog saziva, a izabraće se tajnim glasanjem (čl. 64 Ustava).

Član 15

Dužnost će biti predsjednika Skupštine: da održava red u Skupštini za vrijeme sjednica i da pazi da se zakon o poslovnom redu, kao i drugi zakoni i uredbe, koji se budu odnosili na rad skupštinski, tačno izvršuju; da daje riječ prijavljenim govornicima; da postavlja pitanja Skupštini o načinu kako će se pretresati i glasati o dotičnom predmetu; da oglašava rezultat glasanja i da vodi brigu o izrađivanju odluka skupštinskih.

Predsjednik predstavlja Skupštinu i govori u njeno ime.

Prima i otvara sva pisma koja su na Skupštinu upućena; prima i otpušta skupštinske služitelje za sve vrijeme skupštinskog saziva.

Nikola, s.r.

Na Cetinju, 30. septembra 1906. god.

Iz Zakona o privremenom poslovnom redu u Narodnoj Skupštini, 1906. godine

Pavićević, B., Raspopović, R., ur. *Crnogorski zakonici 1796-1916, IV*, Podgorica, Istorijski institut Crne Gore, 1998, str. 343-347.

KALENDAR



1. novembar

- Predstavnicima Službe Skupštine iz Odsjeka za istraživanje, analizu, biblioteku i dokumentaciju i korespondent Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) boravili su u trodnevnoj posjeti Narodnoj skupštini Republike Srbije. Tokom posjete, razmijenjene su dobre prakse u vezi sa organizacijom istraživačkih i bibliotečkih poslova, kao i informacije o planovima za dalji razvoj istraživačkog rada. Predstavnicima stručnih službi upoznali su se sa metodologijama izrade istraživačkih radova, kao i međunarodnom saradnjom, naročito u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju.

7. novembar

- Poslanik Mevludin Nuhodžić učestvovao na konferenciji na temu „Finansijski aspekti ekonomske krize i njen uticaj na sektor bezbjednosti“, koju je u Budvi organizovao Centar za bezbjednosnu saradnju (RACVIAC) u saradnji sa Ministarstvom odbrane Crne Gore. Na konferenciji je bilo riječi o efektima ekonomske krize na sektor odbrane i bezbjednosti, kao i o njenom uticaju na budžetska izdvajanja i opšti trend potrošnje u zemljama regiona. Tokom diskusije, učesnici su visoko ocijenili ozbiljnost djelovanja Skupštine Crne Gore u pogledu sagledavanja posljedica ekonomske krize i njenog uticaja

na bezbjednost. U radu skupa učestvovali su predstavnici odbora nadležnih za bezbjednost i odbranu, ministarstava odbrane i drugih nadležnih institucija, kao i eksperti iz oblasti ekonomije i finansija u regionu.

9. novembar

- Završena Regionalna radionica o efikasnom radu parlamentarnih odbora, održana u Bratislavi, pod pokroviteljstvom NDI Inicijative za jačanje zakonodavstva zemalja Zapadnog Balkana, koja je rezultirala razmjenom iskustava predstavnika parlamenata Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije i Srbije, sa kolegama iz Republike Češke i Republike Slovačke. Na regionalnoj radionici o efikasnom radu odbora učestvovali predstavnici Službe iz Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu i Odbora za ljudska prava i slobode.

12. novembar


- Završen rad 58. godišnjeg zasijedanja Parlamentarne skupštine NATO-a. Delegaciju Skupštine Crne Gore činili stalni članovi - Borislav Banović i Vasilije Lalošević.
- Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić primio predsjednika Odbora za bezbjednost i odbranu Parlamenta Slovačke Jaroslava Bašku. Baška je poručio da će Slovačka nastaviti da podržava Crnu Goru u

IZ GALERIJE PARLAMENTA

Nedeljko Gvozdenović: „Iz ateljea“, 1959. godine

Nedeljko Gvozdenović je smatran slikarom malih stvari, sinonimom za slikara intelektualca, koji je prihvaćen kao osjetljivi kolorista, čiji je osobeni kvalitet predstavljala likovna ravnoteža, hromatska zvučnost i ritmička preglednost slike. Njegovi radovi pripadaju intimističkom slikarstvu, bez obzira da li je slikao pejzaže, mrtve prirode, enterijere, ili portrete sa poetskom atmosferom.

Gvozdenović je rođen 1902. godine u Mostaru. U Minhenu je studirao na Internacionalnoj školi kod profesora Hanca Hofmana, a potom radio kao profesor na beogradskoj Likovnoj akademiji. Ubrzo postaje član SANU i inicijator osnivanja Kuće legata kao posebne ustanove kulture. Beogradu je poklonio svu svoju imovinu, uključujući 562 likovna ostvarenja.



KALENDAR



njenim aspiracijama da postane članica EU i NATO. Krivokapić i Baška saglasili su se da Crna Gora i Slovačka imaju veliki prostor za ekonomsku saradnju ali i saradnju u oblasti reforme državne uprave, gdje iskustvo Slovačke Crnoj Gori može biti dragocjeno.

13. novembar

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, na poziv ambasadora Mitje Drobniča, šefa Delegacije EU u Crnoj Gori, učestvovao je na redovnom mjesečnom sastanku šefova misija zemalja članica EU u Crnoj Gori. Teme sastanka bile su razmjena stavova povodom aktuelne političke situacije u Crnoj Gori nakon parlamentarnih izbora, održanih 14. oktobra, kao i odnosi između Crne Gore i EU. Predsjednik Krivokapić je dao presjek stanja na crnogorskoj političkoj sceni u postizbornom periodu, informisao o aktivnostima na punom konstituisanju Skupštine Crne Gore i očekivanjima kada je u pitanju izbor nove Vlade Crne Gore nakon određivanja mandatarata. Ambasador Drobnič je predložio da Skupština Crne Gore, prije svega Odbor za evropske integracije, i Delegacija EU u narednom periodu uspostave još tješnju saradnju.

15. novembar

- Završen dvodnevni seminar na temu: „Zaštita ljudskih prava i položaj žena i djece“, održan u Briselu, na kojem su učestvovali i predstavnici Službe Odbora za ljudska prava i slobode.

19. novembar

- Održano IV zasijedanje Dječijeg parlamenta, koje je organizovala Skupština Crne Gore, u saradnji sa Centrom za prava djeteta Crne Gore, uz podršku kancelarije UNICEF-a i Save the Children.



21. novembar

- Održan prvi pripremni sastanak poslanika Skupštine Crne Gore, članova Parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP). Ovo je bio i prvi sastanak crnogorskog dijela Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje u novom sastavu, nakon što je Kolegijum predsjednika Skupštine, na drugom sastanku održanom 12. novembra, donio Odluku o imenovanju članova Parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje iz Skupštine Crne Gore.

22. novembar

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić primio Iva Belana, maratonca – veterana, koji je prethodnog dana otrčao Trku mira u Crnoj Gori. Belan, koji je startovao na hrvatsko-crnogorskoj granici (Debeli brijeg) i trčao do rodnog grada Tivta (31 km), zahvalio se predsjedniku Krivokapiću na prijemu.



26. novembar

- U okviru programa „Otvoreni parlament“, grupa od 80 učenika Srednje ekonomske škole „Mirko Vešović“ iz Podgorice posjetila Skupštinu Crne Gore. Slobodan Dragović, zamjenik generalnog sekretara Skupštine Crne Gore, upoznao je učenike sa aktivnostima Skupštine Crne Gore, kao i sa njenom organizacijom, nadležnostima i funkcijama. Srednjoškolce je posebno zanimao proces donošenja zakona, prava i obaveze poslanika, pitanje zastupljenosti žena u Skupštini, kao i neki detalji iz istorijata crnogorskog parlamentarizma.

Bilten je dio programa „Otvoreni parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

KALENDAR



27. novembar

- Predsjednik Krivokapić razgovarao sa Nj. E. Nafsikom Ch. Krousti, ambasadorom Republike Kipar. Krousti je kazala kako su brojni uspjesi koje je država Crna Gora ostvarila od obnove nezavisnosti za pohvalu. Ambasadorica je poručila da je Crna Gora izrasla u odgovornog i kredibilnog partnera međunarodnoj zajednici, i napomenula da su crnogorski rezultati postignuti u oblasti euroatlantskih integracija izuzetno značajni kako za državu, tako i za region.



29. novembar

- Završen peti sastanak Parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP), koji je održan 28. i 29. novembra u Briselu.
- U zgradi Skupštine održana obuka zaposlenih u

Službi Skupštine koji se bave parlamentarnim istraživanjima, o pretraživanju EBSCOhost baze podataka. Obuku su održali Pavel Sinek, predstavnik za obuku i podršku „EBSCO Publishing” i Nebojša Krstić, direktor distributerske kuće „Neolibris” iz Beograda. Zaposleni su na obuci imali priliku da nauče kako da odaberu bazu podataka koja im je potrebna, kako da rade napredno pretraživanje, kao i na koje načine mogu da sačuvaju potrebne informacije. EBSCOhost nudi veliki broj baza u kojima su zastupljene informacije iz mnogih oblasti, u vidu knjiga, časopisa, eseja i drugih vrsta publikacija. Između ostalog, ova baza nudi znatan broj relevantnih tekstova iz oblasti političkih i pravnih nauka.

30. novembar

- Predsjednik Krivokapić sastao se u Briselu sa predsjednikom Senata Belgije Sabin de Betin i predsjednikom Predstavničkog doma Andreom Flaom. Tokom susreta, istaknut je značaj jačanja saradnje između dva parlamenta, koja se zasniva ne samo na čestim susretima lidera ovih institucija, već i na saradnji parlamentarnih grupa prijateljestava. Domaćini su iskazali priznanje našoj državi za dosadašnja dostignuća u procesu evroatlantskih integracija i podsjetili na to da će zvanični Brisel, koji je i prijestonica EU, nastaviti da bude saveznik naše države na njenom putu ka članstvu u porodici evropskih naroda.

PARLAMENTARNI POJMOVNIK

MANDAT. „Mandat (engl. *mandate*, franc. *mandat*, njem. *Mandat*), ovlašćenje koje birači daju izabranim zastupnicima da ih zastupaju u predstavničkim tijelima. Birači se pojavljuju u ulozi mandatar, a zastupnici u ulozi mandanata. Dvije su temeljne vrste zastupničkih mandata: slobodni i imperativni mandat.

1. Slobodni ili nezavisni mandat ne obavezuje zastupnika da u raspravama i glasanju u parlamentu poštuje mišljenja i interese birača koji su ga izabrali. (...) Članovi parlamenta predstavnici su cijele nacije, a ne pojedinih okruga u kojima su izabrani ili posebnih skupina birača koje su ih izabrale. (...)

2. Imperativni ili vezani mandat, pak, potpuna je suprotnost slobodnom mandatu jer zastupnika čini zavisnim o mišljenjima i interesima birača koji su ga izabrali. (...)

Izraz mandat koristi se i u drugim značenjima. Mandatom se naziva i mjesto (*seat, siège, Sitz*) koje su pojedinač ili stranka osvojili u izborima za predstavničko tijelo (...). Mandatom se naziva i vremenski raspon između dva ciklusa izbora za neku političku instituciju ili položaj...¹

Član 85 stav 1 Ustava Crne Gore utvrđuje da se poslanik opredjeljuje i glasa po sopstvenom uvjerenju, što znači da je u Crnoj Gori zastupljen slobodni, odnosno nezavisni mandat.

¹Mirjana Kasapović, *Izborni leksikon*, Zagreb, Politička kultura, 2003, str. 221-222.